

# MORALO LE TEREKA YA HO IPHUMANANA (ATP)



**PUO YA LAPENG: SESOTHO**

**KEREITI 1 KOTARA 2**

Ho thusa matitjhere le baithuti ho fihlella nako ya thuto e lahlehileng, ba tsebe ba be ba be le tsebo le bokgoni bakeng sa bokamoso.



- Ka kopo ela hloko hore lenaneo la thuto le hlophisitsweng la Puo Ya Lapeng ya Sesotho le kenyeletsang meralo ya thuto ya letsatsi le letsatsi, dibuka tse kgolo, maqephe a mosebetsi mmoho le disebediswa tsa thuto tsa ka phaposiburutelong di ya fumaneha ho tswa ho [www.nect.org.za](http://www.nect.org.za)
- Ena ke webosaete e sa hlokeneng ditjeho, ka hoo disebediswa di fumaneha mahala kantle le ho se lefe letho. Tokomane ena eka sebediswa ka ho ikemela ntle le lenaneo le hlophisitsweng la thuto.



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



# **Moralo Le Tereka Ya Ho Iphumana (ATP)**

**Puo ya Lapeng:  
Sesotho**



**Kereiti 1 Kotara 2**



# Dikahare

<b>Selelekela</b>	<b>1</b>
<b>Dipeelo tsa ho iphumana tsa Moralo wa Thuto wa Selemo</b>	<b>2</b>
Tsebo ya Puo ya Lapeng	2
Dikahare tsa Puo ya Lapeng	2
Medumo le Ho bala ka tataiso ya sehlopha.	2
Tlwaelo e sisintsweng ya beke bakeng sa puo ya lapeng ya motheo o tlase wa thuto	6
Mosebetsi e sisintsweng bakeng sa motheo o tlase wa thuto (FP) (o tobaneng le dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo).	7
<b>Medumo le ho bala ka tataiso ya sehlopha</b>	<b>15</b>
<b>Lenaneo la medumo: Puo ya Lapeng Sesotho</b>	<b>16</b>
<b>Moralo wa mosebetsi wa Moralo le Tereka</b>	<b>19</b>
Mookotaba 1	20
Mookotaba 2	22
Mookotaba 3	24
Mookotaba 4	26
Mookotaba 5	28
<b>Lenaneo la tekanyetso</b>	<b>30</b>
Lenane la tlhopiso: Mohato o tlase Puo ya Lapeng	30
Tekanyetso ya ho ithuta	31
Ho sebedisa dirubiriki	31
Phetolo	32
Tekanyetso ya thuto: Karete ya dintlha	33
Kereiti 1 Kotara 2: Mohlala wa Tekanyetso ya semmuso	34



# Selelekela

Matitjhere a mohato o tlase a ratehang,

Sewa se seholo sa COVID 19 se re siile le phephetso e kgolo thutong. Ha re kgutlela ho 'sekolo se tlwaelehileng', bohle re lokela ho sebetsa ka matla le ka bohlale ho etsa bonnete hore mokgwa wa tshebetso wa rona o a iphumana. Sena ke se bohlokwa haholo mohatong o tlase wa thuto, moo bana ba ithutang tsebo ya ho bala le ho ngola. Afrika Borwa e hloka hore o etse ka matla ohle a hao o matlafatse baithuti ba hao ka tsebo ena, ele hore ha ba ithute feela ho bala, feela qetellong ba eba le bokgoni ba ho 'balla ho ithuta'. Tokomane ena e bopetswe ho o thusa ho fihlella sena. Ka ho sebetsa ka moralo ona, re na le tshepo hore o tla kgona ho tobana le tahlehelo ya nako ya thuto le ho ruta, mme o behe baithuti ba hao boemong boo ba tshwanetseng ho ba ho bona. Re lebohela boinehelo, boikitlaetso mmoho le ho sebetsa ka thata ho hlokahalang ho tswa ho wena. O aha setjhaba sa rona ele ka nnete.

Re o lakaletsa mahlohonolo kotareng ena e tlang,

**Sehlopha sa ho Iphumana le ho Tereka sa Moralo wa Thuto wa Selemo sa Lefapha la Thuto ya Motheo/NECT**



# Dipeelo tsa ho iphumana tsa Moralo wa Thuto wa Selemo

- Dibeke di 10 Kotareng ya 2 ya ho iphumana ya Lefapha la Thuto ya Motheo, di arotswe ka potoloho ya dibeke tse 5 x 2
- Potolohong ya beke tse ding le tse ding tse pedi, dikarolo tsohle tsa thuto ya puo di lokelwa ho akaretswa ka tsela e latelang, o sebedisa nako e nyane:

<b>BONYANE BA CAPS TEKANYETSO YA NAKO</b>	<b>KEREITI 1</b>	<b>KEREITI 2</b>	<b>KEREITI 3</b>
<b>Ho mamela le ho bua</b>	Metsotso e 45	Metsotso e 45	Metsotso e 45
<b>Ho Bala le Medumo</b>	Dihora tse 4 metsotso e 30	Dihora tse 4 metsotso e 30	Dihora tse 4 metsotso e 30
<b>Mongolo</b>	Hora e 1	Metsotso e 45	Metsotso e 45
<b>Ho ngola</b>	Metsotso e 45	Hora e 1	Hora e 1
<b>KAKARETSO</b>	DIHORA TSE 7	DIHORA TSE 7	DIHORA TSE 7

## Tsebo ya Puo ya Lapeng

- Boiphumano ba Moralo wa Thuto wa Selemo (ATP) ya puo ya lapeng e hlophisitswe ho bontsha matitjhere hore ke tsebo efe eo ba tshwanetseng ho aha ho yona bakeng sa karolo e nngwe le enngwe ya thuto.
- Ho bohlokwa ho eellwa hore dibeke tse ding le tse ding tse pedi, tsebo e boptjwang e a tshwana karolong le karolong, e le hore ho be le pheta-pheto e ngata bakeng sa ho aha le ho matlafatsa tsebo.

## Dikahare tsa Puo ya Lapeng

- Potoloho ya beke tse ding le tse ding tse pedi, matitjhere a lokela ho kgetha mookotaba.
- Mookotaba ona o hlalosa dikahare tsa potoloho eo.
- Mohlala, ha titjhere a kgetha mookotaba **'Bohle re ya sekolong'**, dikahare tsohle di lokela ho ikamahanya le mookotaba ona, di kenyelletsa le:
  - a** Tlotlontswe e rutwang, mohlala: **bala; kgokahanya; bapisa; ithuta; China; kereiti ya pele.**
  - b** Diraeme kapa dipina tse rutwang. **Ke rata ho bala le ho ngola.**
  - c** Pale e balwang ka nako ya **Ho bala ka kopanelo**, mohlala: Pale ya sehloho sa: **Kereiti ya pele Afrika Borwa le China.**
  - d** **Mosebetsi wa Ho Ngola** oo baithuti ba tshwanetseng ho o phetha, mohlala: **Taka o be o leibole setshwansho se bontshang seo baithuti ba se etsang China.**

## Medumo le Ho bala ka tataiso ya sehlopha.

- Ho bala ka tataiso ya sehlopha le medumo, ke tsona feela tseo dikahare tsa tsona di sa amaneng le mookotaba.
- Bakeng sa ho ithuta ho bala, baithuti ba lokela ho rutwa medumo ya puo ka mokgwa wa tatellano, le mokgwa wa ho arola/qhaqholla le ho kopanya medumo ena.
- Ebe, ba ikwetlisa ho bala mantswa le dipale ba sebedisa tsebo ya bona ho qapodisa mantswa.



**Ha re lekoleng hore ke bokgoni le dikahare dife tse thathamisitsweng Moralong wa Thuto wa Selemo (ATP) bakeng sa Kereiti 1 Kotara 2:**

<b>KAKARETSO YA BOIPHUMANO YA MORALO WA THUTO WA SELEMO: KEREITI 1 Kotara 2</b>	
<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	
<b>1</b>	Mamela ditaello tse bonolo tsa ka mehla (ditlwaelo tsa phaposi) le ho arabela ka nepo
<b>2</b>	Mamela dipale, ka thahasello, mme a take setshwantsho ho bontsha kutlwiso
<b>3</b>	Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha, o fana ka sebaka sa ho bua le ho hlompha maikutlo a ba bang
<b>4</b>	Etsa dithothokiso le diraeme mme a etse bontshe ka diketso
<b>5</b>	Bua ka boiphihlelo ba hae
<b>6</b>	Hlahlamanya ditshwantsho tsa pale ka ho phetha tatellano ya mohopolo.
<b>7</b>	Fetisa molaetsa
<b>8</b>	Araba dipotso tse bulehileng le tse kwalehileng
<b>9</b>	Kenella khoraseng ya dipina, dipale le diraeme
<b>10</b>	Hlwaya dikarolo tsa dintho tse feletseng jwaloka dikarolo tsa baesekele, semela
<b>11</b>	Eba le seabo dipuisanong tsa ka phaposing.
<b>12</b>	Hlalosa dintho ho latela mmala, boholo, sebopeho, bongata ka ho sebedisa tlotlontswe e nepahetseng
<b>13</b>	Utlwisisa le ho sebedisa puo ka nepo dithutong tse fapaneng
<b>MEDUMO</b>	
<b>Tlhokomediso ho titjhere:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etsa bonnete hore o bopa le ho qhaqholla mantswa</li> <li>• Ka ho utlwa (tlhokomediso ya medumo/phonemic awareness)</li> <li>• Ka ho utlwa le ho bona (medumo/phonics)</li> </ul>	
<b>1</b>	O nka karolo mesebetsing yohle ya phaposi ya tlhokomediso ya medumo ka molomo
<b>2</b>	Hlwaya medumo qalong ya mantswa a itseng
<b>3</b>	Hlwaya dikamano tsa tlhaku-modumo ya boholo ba ditlhaku
<b>4</b>	Qala ho bopa mantswa a ma kgutshwane a sebedisa medumo eo a ithutileng yona jwalo ka e-ma, a-ma
<b>5</b>	Qala ho sebedisa medumo e tswakilweng ho bopa mantswa mohlala <b>ma</b> ho bopa <b>maime</b> , <b>me</b> ho bopa <b>mema</b> , <b>mi</b> ho bopa <b>mitara</b>
<b>6</b>	Phapano pakeng tsa medumo e utlwalang qalong le qetellong ya mantswa, mohl; ma, me, mi, mo, mu
<b>7</b>	Bopa mantswa ka medumo eo a ithutileng
<b>8</b>	Hlwaya kamano ya medumo le ditlhaku tsa nteterwane mohl (l,r,p, rapella)
<b>9</b>	Eba le seabo temohisong ya mesebetsi ya medumo, metswakong ya medumo ( <b>n</b> ho n-tj-a) tlosa karolwana ya modumo o mong ho bopa lentse le leng jwalo ka ( <b>n</b> ho n-to-ma) modumo wa tj o nketswe sebaka ke modumo wa tom
<b>10</b>	Hlophisa mantswa ka medumo ya leloko le le leng ka beke
<b>11</b>	Qapodisa ditlhaku tsa nteterwane/alfabete tse itseng; bonyane didumannotshi tse 5 le didumammoho tse 3.
<b>12</b>	Qala ho bopa mantswa a sebedisa medumo eo a ithutileng jwaloka e-m-a – ema a-m-a ama
<b>13</b>	Bopa le ho arola mantswa a bonolo a qala ka sedumammoho se le seng qalong ya lentse (modumo o qalang le tshwano)
<b>14</b>	<b>Ellelwa le ho bala:</b>
<b>a</b>	Boholo ba medumo o le mong
<b>b</b>	Mantswa a medumo dipolelong le dingolweng tse ding

## MONGOLO

- 1 Taka dipaterone tse yang hodimo le tse yang tlase: diziki-zeke, dipaterone tsa disekele, tse tsepameng le tse paqameng
- 2 Etsa mesebetsi e matlafatsang motsamao wa mesifa le ho ntshetsa pele bokgoni ba motsamao wa mesifa e monyenyanane le e meholo le kamano ya leihlo le letsoho
- 3 Ikwetlise ho tshwara le ho sebedisa kerayone le pensele/potloloto ka nepo
- 4 Bopa ditlhaku tse nyane ka nepo, a sebedisa tshupiso e nepahetseng
- 5 Ngola mantswa a siya sebaka se lekaneng
- 6 Ngola le ho kopisa dipolelo tse kgutshwane, tse bonolo

## HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA

### ***Tlhokomediso ho titjhere:***

- *Dudisa bana ka dihlopha tsa bokgoni bo tshwanang ba ho bala.*
- *Kgetha diratswana/dibuka ka boemo ba tsebo ya ho bala ya sehlopha ka seng*
- *Mamela setho sa sehlopha ka seng ha se bala ka bo mong mme o fane ka tataiso ha ba bala.*

- 1 Balla buka hodimo ka tataiso ya sehlopha mmoho le titjhere, ho bolelang hore, sehlopha kaofela se bala pale e tshwanang
- 2 Qala ho bopa tlotlontswa ya mantswa a bonwang kgafetsa
- 3 Sebedisa medumo, ditemoso tsa sebopeho le mantswa a hlahang kgafetsa ha a bala.
- 4 Qala ho itekola ha a bala, ho hlwayeng ha mantswa le tekokutlwisisong

## HO BALA KA BOIKEMELO

- 1 Bala hape dingolwa tse tlwaelehileng
- 2 Balla molekane ho tswa seratswaneng se hlophisitsweng kapa seo a se tsebang ho ntlafatsa boqhetseke

## HO BALA KA KOPANELO

- 1 Sebedisa ditshwantsho ho ipopela pale ya hae ho bolelang o 'bala' setshwantsho
- 2 Bala buka e kgolo kapa seratswana se hodisitsweng mmoho le titjhere le phaposi yohle
- 3 Sebedisa bokantle ba buka le ditshwantsho tsa buka bakeng sa bolepi
- 4 Sebedisa ditemoso le ditshwantsho tse bukeng bakeng sa kutlwisiso
- 5 Sekaseka pale, a hlwaya baphetwa ba sehlooho le mohopolo wa sehlooho
- 6 Araba mefuta ya dipotso tse itshetlehleng temeng tse kenyeletsang dipotso tsa boemo bo hodimo
- 7 Sekaseka tshebediso ya ditlhaku tse kgolo le kgutlo

## HO NGOLA

### ***Tlhokomediso ho titjhere:***

- *Sebedisa mesebetsi ya ho ngola ka kopanelo ho bontsha mehato ya ho ngola (mekgwaritso, ho ngola le ho phatlalatsa)*
- *Fana ka sebopeho (foreimi) sa ho ngola ho thusa baithuti ho ngola dipale tsa bona.*

- 1 Pehisa ka dintlha tsa mongolo wa kopanelo bakeng sa pale ya phaposi e rokitilweng ke titjhere
- 2 Ngola mantswa a sebedisa medumo eo a ithutileng yona
- 3 Qala ho aha pokello ya mantswa le bukantswe/dikshenare eo a iketseditseng yona.
- 4 Ngola dipolelo a sebedisa mantswa a nang le medumo eo a ithutileng yona
- 5 **O phetha mesebetsi ya mongolo, e kenyeletsang:**
  - a Taka setshwantsho ho fetisa molaetsa ka boiphihlelo ba hae mme o ngola le tlhaloso
  - b Ngola polelo e le nngwe ya ditaba tsa hae kapa ka ho ngola ka kopanelo
  - c Bokeletsa lenane la mantswa ho ya ka ditaello, mohl: dijo
  - d Ngola le ho bontsha polelo e kgutshwane ho phehisa bukeng ya phaposi

### **HO THEHA TLWAELO YA HO ITHUTA PUO**

- E meng ya mekgwa ya ho etsa bonnete ba hore o sebedisa nako e lekanyeditsweng ka nepo ho akaretsa tsebo yohle e Moralong wa Thuto ya Selemo (ATP), ke ho theha tlwaelo ya ho ithuta puo.
- Tlwaelo e sisintsweng ya beke le beke, e ka sebediswang potolohong ya beke tse pedi e ya latela.
  - Tlwaelo ena e sebedisa **BONYANE BA NAKO** bakeng sa puo ya lapeng (dihora tse 7).
  - Tlwaelo ena e hlophisitse ho sebetsa dikereiting tsohle

## Tlwaelo e sisintsweng ya beke bakeng sa puo ya lapeng ya motheo o tlase wa thuto

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	NAKO: KAKARETSO	NAKO: HO BUA LE HO MAMELA	NAKO: HO BALA LE MEDUMO	NAKO: MONGOLO	NAKO: HO NGOLA
Mantaha	HO BUA LE HO MAMELA	Mesebetsi ya molomo	Metsotso e 15	Metsotso e 15			
	MONGOLO	Tekanyetso e seng ya semmuso	Metsotso e 30			Metsotso e 30	
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
	HO NGOLA	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotso e 30				Metsotso e 30
Labobedi	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotso e 30		Metsotso e 30		
	HO BALA LE MEDUMO	Ruta modumo le mantswa a matjha	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
	MONGOLO	Ruta tlhaku le mantswa a matjha	Metsotso e 15			Metsotso e 15	
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka kopanelo	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
Laboraro	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotso e 30		Metsotso e 30		
	HO BUA LE HO MAMELA	Mesebetsi ya molomo	Metsotso e 15	Metsotso e 15			
	HO BALA LE MEDUMO	Ruta modumo le mantswa a matjha	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
	MONGOLO	Ruta tlhaku le mantswa a matjha	Metsotso e 15			Metsotso e 15	
Labone	HO NGOLA	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotso e 15				Metsotso e 15
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotso e 30		Metsotso e 30		
	HO BALA LE MEDUMO	Kwetliso ya medumo	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
	HO BALA LE MEDUMO	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
Labohlano	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotso e 30		Metsotso e 30		
	HO BUA LE HO MAMELA	Mesebetsi ya molomo	Metsotso e 15	Metsotso e 15			
	HO BALA LE MEDUMO	Kwetliso ya medumo	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
	HO BALA LE MEDUMO	Tshebetso le ho ngola ka kopanelo	Metsotso e 15		Metsotso e 15		
	HO BALA LE MEDUMO	Ho bala ka tataiso ya sehlopha	Metsotso e 30		Metsotso e 30		
			<b>Dihora tse 7</b>	<b>Metsotso e 45</b>	<b>Dihora tse 4 le metsotso e 30</b>	<b>Hora e 1</b>	<b>Metsotso e 45</b>

Na o a bona hore nako e lekantsweng ya karolo e nngwe le nngwe e nepahetse?

## Mesebetsi e sisintsweng bakeng sa motheo o tlase wa thuto (FP) (o tobaneng le dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo).

- Ka lebaka la hore bongata ba bokgoni bo tshwanang bo lokela ho ntlafatswa, e kaba mohopolo o motle ho etsa mesebetsi e tshwanang kapa ho e pheta beke le beke.
  - Hona ho etsa bonnete ba hore o akaretsa tsebo kapa bokgoni bohle bo hlokwang Moralong wa Thuto wa Selemo.
  - Ho etsa hape le hore ho ruta le ho ithuta ho hlophehe hantle, hobane hang ha baithuti mmoho le wena le tlwaetse mesebetsi, nako e ka senywang ditlhalosong e a bolokeha.
- Moralo o latelang o sisinya mesebetsi e ka etswang kgafetsa beke le beke ho fihlella dipeelo tsa Moralo wa Thuto wa Selemo.
- Moo tsebo kapa dikateng di lokelang ho akaretswa (ho ya ka Moralo wa Thuto wa Selemo) tsena le tsona di lokela ho kenyeletswa.
- Hlokomela: Matitjhere a lokela ho sebedisa mesebetsi ya buka ya mosebetsi ya DBE ha ho hloka hala.

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Mantaha	<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsebisa mookotaba</li> <li>• Ruta mantswe a 3 a tlotlontswe</li> <li>• Ruta pina kapa raeme</li> <li>• Baithuti ba eketsa mantswe di dikshenareng tsa bona</li> </ul>
	<b>MONGOLO</b>	Tekanyetso eo e seng ya semmuso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fana ka tekanyetso eo e seng ya semmuso ho bona hore baithuti ba hopola mantswe le medumo e rutilweng nako e fetileng</li> <li>• Kopa baithuti ho ngola mantswe a 10 ho tswa thutong ya medumo le mantseng a bonwang</li> <li>• Hlahloba hape mongolo – popo ya ditlhaku, tlhaku tse kgolo, sebaka</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo MOSEBETSI PELE HO PADISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi pele ho padiso</li> <li>• Bontsha baithuti ditshwantsho ho tswa paleng</li> <li>• Ba botse ho etsahalang</li> <li>• Ba kope ba nohe se etsahalang</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Mantaha	<b>HO NGOLA</b>	Tshebetso le ho ngola ho kopaneng: HO RALA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolella baithuti sehlooho</li> <li>• Bolella baithuti mosebetsi wa ho ngola oo o o kgethileng, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Taka setshwantsho ho fetisa molaetsa ka boiphihlelo ba hae mme o ngola le tlhaloso</li> <li><b>b</b> Ngola polelo e le nngwe ya ditaba tsa hae kapa mongolo o kopanetsweng</li> <li><b>c</b> Bokeletsa lenane la mantswe ho ya ka ditaelo, mohl: dijo</li> <li><b>d</b> Ngola le ho bontsha polelo e kgutshwane ho phehisa bukeng ya phaposi</li> </ul> </li> <li>• Bontsha baithuti hore ba KGWARITSE/RALE jwang mongolo wa bona ka ho taka ditshwantsho le ho kenyeletsa dihlooho tsa ditshwantsho</li> <li>• Kopa mehopolo ya moralo (ho ngola ka kopanelo)</li> <li>• Bolella baithuti ho phethela meralo ya bona (ba se kopisane)</li> <li>• Ebe, o ngola foreimi ya ho rala bakeng sa polelo ya pele tlapangolong, le ho bontsha baithuti hore o e phethela jwang (ho ngola ka kopanelo).</li> <li>• Siya foreimi ya polelo tlapangolong, mme o bolelle baithuti ho ngola dipolelo tsa bona</li> <li>• Ka nako, ngola foreimi ya moralo bakeng sa polelo tlapangolong, mme o bontshe baithuti hore o e phethela jwang (mongolo ka kopanelo).</li> <li>• Tlohela foreimi ya polelo tlapangolong, mme o bolelle baithuti ho ngola polelo tsa bona</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho boikemelo)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswe a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha tema boemong ba bona</li> <li>• Mamela moithuti ka mong ha a bala.</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labobebdi	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ruta modumo o motjha le mantswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao</li> <li>• Etsa mesebetsi e fapaneng ya tlhokomediso ya medumo</li> <li>• Hlwaya medumo qalong ya mantswa a itseng</li> <li>• Hlwaya phaphang pakeg tsa medumo e fapaneng e qalang le e qetellang</li> <li>• Fapanyetso ya tlhaku – sebedisa ditumammoho kapa ditumanotshi tse fapaneng ho etsa mantswa a fapaneng</li> <li>• Ba rute ho bala mantswa a sebedisang modumo o motjha le medumo e rutilweng (mantswa a qhaqhohlehang)</li> <li>• Ba bontshe hore ba qhaqhohle le ho bopa mantswa jwang mantswa a makgutshwane</li> <li>• Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>MONGOLO</b>	Ruta tlhaku e ntjha le mantswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ke mohopolo o motle ho tsamaisa mongolo le medumo</li> <li>• Ruta baithuti hore ba ngole jwang tlhaku kapa modumo oo ba ithutileng – tlhaku e kgolo le e nyane</li> <li>• Ruta baithuti hore ba ngole mantswa le dipolelo jwang ba sebedisa modumo</li> <li>• Ruta baithuti ho kopitsa polelo e kgutshwane e sebedisang modumo le mantswa ao ba ithutileng ona</li> <li>• Lokisa tshwaro ya baithuti ya pensele, boemo, popo ya tlhaku, sebaka le boholo</li> <li>• Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo PADISO YA PELE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Padiso ya pele</li> <li>• Balla baithuti pale ka bokgeleke le ka maikutlo.</li> <li>• Emisa o hlalose moo ho hlokahalang.</li> <li>• Sekaseka tshebediso ya ditlhaku tse kgolo le kgutlo</li> <li>• Sekaseka pale, a hlwaya baphetwa ba sehlooho le mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Araba mefuta ya dipotso tse itshetlehileng temeng, tse kenyeletsang dipotso tsa boemo bo hodimo</li> </ul>
Labobebdi	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho boikemelo)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetse le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswa a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha tema e boemong ba bona</li> <li>• Mamelala baithuti ka bong ha bala ka boikemelo</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Laboraro	<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Mesebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruta mantswe a 3 a tlotlontswe ya mookotaba.</li> <li>Bina pina kapa raeme/thothokiso</li> <li>Etsa mesebetsi o mong, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ditaba – Kopa baithuti ba 2 ho o qoqela ditaba tse ntjha</li> <li><b>b</b> Pheta pale ya boiqapelo – Kopa baithuti bohle ho iqapela pale ka tema e itseng mme ba phetele molekane</li> <li><b>c</b> Hlwaya dikarolo tsa dintho tse feletseng jwaloka dikarolo tsa baesekele, semela</li> <li><b>d</b> Eba le seabo dipuisanong tsa phaposiburutelo</li> <li><b>e</b> Hlahlanya dithswantsho ho tswa paleng mme a phete pale hape</li> <li><b>f</b> Hlalosa dintho</li> </ul> </li> <li>Baithuti ba eketsa mantswe di dikshenaring tsa bona</li> </ul>
	<b>HO BALALE MEDUMO</b>	Ruta modumo o motjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebetsa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao.</li> <li>Etsa mesebetsi e fapaneng ya tlhokomediso ya medumo</li> <li>Hlwaya phaphang pakeng tsa medumo e fapaneng e qalang le qetellang</li> <li>Fpanyetso ya tlhaku – sebedisa ditumammoho kapa ditumanotshi tse fapaneng ho etsa mantswe a fapaneng</li> <li>Ruta baithuti ho bala modumo o motjha</li> <li>Ba rute ho bala mantswe a sebedisang modumo o motjha le medumo e rutilweng (nantswe a qapodisehang)</li> <li>Ba bontshe hore ba qapodise le ho bopa mantswe jwang (qala ka mantswe a ditlhaku tse 3 tse sebedisang modumo o le mong)</li> <li>Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mesebetsi ya DBE</li> </ul>
	<b>MONGOLO</b>	Ruta tlhaku e ntjha le mantswe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ke mohopolo o motle ho tsamaisa mongolo le medumo</li> <li>Ruta baithuti hore ba ngole jwang tlhaku kapa modumo oo ba ithutileng – tlhaku e kgolo le e nyane</li> <li>Ruta baithuti hore ba ngole mantswe le dipolelo jwang ba sebedisa modumo</li> <li>Ruta baithuti ho kopisa polelo e kgutshwane e sebedisang modumo le mantswe ao ba ithutileng ona</li> <li>Ruta baithuti ho bopa dinomoro ka nepo</li> <li>Lokisa tshwaro ya baithuti ya pensele, boemo, popo ya tlhaku, sebaka le boholo</li> <li>Etsa mesebetsi e loketseng ya buka ya mesebetsi ya DBE</li> </ul>



LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Laboraro	<b>HO NGOLA</b> (Potoloho ya Beke 1)	Ho ngola le tshebetso ya ho ngola ka kopanelo HO RALA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bolella baithuti sehlooho sa ho ngola</li> <li>Bolella baithuti mosebetsi wa ho ngola oo o o kgethileng mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Taka setshwantsho ho fetisa molaetsa ka boiphihlelo ba hae mme o ngola le tlhaloso</li> <li><b>b</b> Ngola polelo e le nngwe ya ditaba tsa hae kapa ho ngola ka kopanelo</li> <li><b>c</b> Bokeletsa lenane la mantswe ho ya ka ditaelo, mohl: dijo</li> <li><b>d</b> Ngola le ho bontsha polelo e kgutshwane ho phehisa bukeng ya phaposi</li> </ul> </li> <li>Bontsha baithuti hore ba RALE jwang mongolo wa bona</li> <li>Kopa mehopolo bakeng sa moralo (mongolo ka kopanelo)</li> <li>Bolella baithuti ho phethela meralo ya bona (ba se kopitsane)</li> <li>Ka nako, ngola foreimi ya moralo bakeng sa polelo tlapangolong, mme o bontshe baithuti hore o e phethela jwang (mongolo ka kopanelo).</li> <li>Tlohela foreimi ya polelo tlapangolong, mme o bolelle baithuti ho ngola polelo tsa bona</li> </ul>
	<b>HO BALALE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka bo mong)</li> <li>Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba nang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>Boeletsa medumo le mantswe a bonwang mmoho le sehlopha.</li> <li>Efa sehlopha tema e boemong ba bona</li> <li>Mamela moithuti ka mong ha a bala ka boikemelo.</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labone	<b>HO BALALE MEDUMO</b>	Boikwetliso ba medumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa medumo e mmedi e rutilweng ka Labobedi le Laboraro</li> <li>Etsa mosebetsi wa medumo mmoho le phaposi, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kopanya medumo mmoho ho bopa lentse</li> <li><b>b</b> Hlophisa mantswe ka sehlopha sa mantswe a lelapa</li> <li><b>c</b> Hlophisa mantswe ka medumo e tlwaelehleng ya malapa</li> <li><b>d</b> Hlophisa mantswe ka medumo ya malapa ya ona</li> <li><b>e</b> Bopa mantswe ka medumo eo a ithutileng ka malapa a bobedi</li> <li><b>f</b> Ela medumo hloko, tswaka medumo, arola mantswe ka dinoko</li> </ul> </li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labone	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo PADISO YA BOBEDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Padiso ya bobedi</li> <li>• Balla baithuti pale ka bokgeleke le ka maikutlo.</li> <li>• Sekaseka pale, a hlwaya baphetwa ba sehlooho le mohopolo wa sehlooho</li> <li>• Araba mefuta ya dipotso tse itshetlehileng seratswaneng, tse kenyeletsang dipotso tsa boemo bo hodimo</li> <li>• Kopa baithuti ho ipopela dipotso tsa bona ka seratswana, mme ba botse molekane</li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetisa le wena (ba anang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswa a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha.</li> <li>• Efa sehlopha tema e boemong ba bona.</li> <li>• Mamela moithuti ha bala ka bo mong.</li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labohlano	<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	Mosebetsi ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruta mantswa a 3 a tlotlontswa ya mookotaba</li> <li>• Bina pina kapa o etse raeme/thothokiso</li> <li>• Etsa mosebetsi o mong wa molomo <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Beha baithuti ka dihlopha ho buisana ka seratswana, sebedisa foreimi (ke ratile... / ha ke a rata... / ke nahana seratswana sena se ngolletswe ho ...)</li> <li><b>b</b> Pheta pale ka boiqapelo – Kopa baithuti ho sebetisa ka dihlopha mme ba kopanye tema ya pale.</li> <li><b>c</b> Hlwaya dikarolo tsa dintho tse feletseng jwaloka dikarolo tsa baesekele, semela</li> <li><b>d</b> Eba le seabo dipuisanong tsa ka phaposing</li> <li><b>e</b> Hlahlamanya dithswantsho ho tswa paleng mme a phete pale hape</li> <li><b>f</b> Hlalosa dintho</li> </ul> </li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Boikwetliso ba medumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boeletsa medumo e mmedi e rutilweng ka Labobedi le Laboraro, mmoho le e meng e rutilweng kotareng ena.</li> <li>• Etsa mosebetsi wa medumo le phaposi <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kopanya medumo mmoho ho bopa lentswa</li> <li><b>b</b> Arola mantswa ka medumo.</li> <li><b>c</b> Bopa mantswa o sebedisa medumo</li> <li><b>d</b> Arola mantswa ka medumo</li> <li><b>e</b> Ngola polelo ya hao o sebedisa mantswa a modumo</li> <li><b>f</b> Etsa mosebetsi o loketseng wa buka ya mosebetsi ya DBE</li> </ul> </li> </ul>

LETSATSI	KAROLO	MOSEBETSI	MESEBETSI E SISINYWANG
Labohlano	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka kopanelo MOSEBETSI KAMORA PADISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi kamora padiso</li> <li>• Etsa mosebetsi ho kopanela le pale boemong bo tebileng, mohlala: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Tshwantshiso – beha baithuti ka dihlopha ho tshwantshisa pale</li> <li><b>b</b> Pheta pale le motswalle – motswalle ka mong a qoqe pale ka tatelano e nepahetseng</li> <li><b>c</b> Akaretsa – moithuti ka mong o phetela motswalle seo pale e neng e le ka sona ka dipolelo tse 2–3</li> <li><b>d</b> Taka setshwantsho ka pale mme o be o ngole sehlooho</li> </ul> </li> </ul>
	<b>HO BALA LE MEDUMO</b>	Ho bala ka tataiso ya sehlopha DIHLOPHA TSE 2 METSOTSO E 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa medumo wa ho ngola (ka bobedi kapa ka ho bo mong)</li> <li>• Bala ho tswa ho buka ya mosebetsi ya DBE kapa dibalwa</li> <li>• Bitsa sehlopha se senyane ho sebetsa le wena (ba enang le bokgoni bo lekanang ba ho bala)</li> <li>• Boeletsa medumo le mantswe a hlahang kgafetsa mmoho le sehlopha</li> <li>• Efa sehlopha tema e boemong ba bona</li> <li>• Mamela moithuti ka mong ha bala ka boikemelo.</li> </ul>

**Na o hlokometse hore ka hara karolo enngwe le enngwe, ditlwaelo di ya sebediswa? Sheba, ebe o elelletswe hore ditlwaelo di kenyeleditswe:**

### **MESEBETSI YA MOLOMO**

Mantaha: Tsebisa mookotaba, ruta tlotlontswe, ruta pina kapa raeme/thotokiso

Laboraro: Ruta tlotlontswe, bina pina kapa raeme, etsa mosebetsi o mong

Labohlano: Ruta tlotlontswe, bina pina kapa raeme, etsa mosebetsi o mong

### **MEDUMO LE HO NGOLA**

Mantaha: Fana ka tekanyetso eo e seng ya semmuso ho sheba bokgoni ba medumo le ho ngola

Labobedi: Ruta modumo o motjha le mantswe; ruta tsela ya ho ngola ditlhaku le mantswe

Laboraro: Ruta modumo o motjha le mantswe; ruta tsela ya ho ngola ditlhaku le mantswe

Labone: Etsa mosebetsi wa ho ikwetlisetsa ho sebedisa medumo e rutilweng

Labohlano: Etsa mosebetsi wa ikwetlisetsa ho sebedisa medumo e rutilweng

### **HO BALA KA KOPANENLO**

Mantaha: Pele ho padiso

Labobedi: Padiso ya pele

Labone: Padiso ya bobedi

Labohlano: Kamora padiso

Na ebe sena se utlwahala? Ke diphetoho dife tseo o ka di etsang?



# Medumo le ho bala ka tataiso ya sehlopha



**Jwaloka titjhere ya mohato o tlase wa thuto, boikarabelo bo bohlokwa ka ho fetisisa ke ho etsa bonnete ba hore baithuti ba tseba ho bala!**

**Ditataiso tsa motheo tseo o lokelang ho di latela ho ruta medumo ke ho:**

- 1 Etsa bonnete hore o phetha lenaneo la medumo, le kenyeletsang medumo yohle ya puo ya hao.**
  - Lenaneo la medumo la NECT la Sesotho le kenyeleditswe ka tlase – lokoloha ho le sebedisa, kapa o sebedise lenaneo le leng le leng le hlwailweng ke profense ya hao, setereke kapa sekolo.
- 2 Sebetsa lenaneo la hao ka mokgwa wa tatelano. Bakeng sa modumo o mong le o mong:**
  - Etsa bonnete hore baithuti ba utlwa modumo, mme ba kgona ho qoholla modumo mantsweng.
  - Ruta baithuti dikamano tsa lentse le modumo – kamoo modumo o shebahalang ka teng.
  - Kwetlisa ho kopanya modumo mmoho le medumo e meng e tsejwang ho bopa mantse. Bala diratswana tse kenyeletsang mantse a sebedisang modumo.
  - Boeletsa medumo yohle e rutilweng kgafetsa.

Ditataiso tsa motheo tseo o lokelang ho di latela ho ruta ho bala ke ho:

- 1** Hlophisa baithuti ka dihlopha tsa bokgoni ba bona ba ho bala.
- 2** Bitsa sehlopha ka seng ho o balla, bonyane hang ka beke.
- 3** Baithuti ba sokolang, leka ho ba mamela bonyane habedi kapa hararo ka beke.
- 4** Sebedisa tema e nepahetseng – ka dihlopha tse ding, o ka iphumana o sebetsa tabeng ya ho boeletsa medumo le ho etsa popo ya mantse.
- 5** Ha o sebetsa le sehlopha, mamela moithuti ka mong a bala ka boikemelo.
- 6** Ruta baithuti ho qapodisa mantse ao ba sa a tsebeng kamehla – ha moithuti a fihla lentse leo a sa tsebeng ho le bala, mo thuse ho le qapodisa. O se ke wa le feta kapa wa bitsa moithuti e mong ho bala lentse leo.
- 7** Ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha, beha baithuti ka bobedi ho phetha mesebetsi ya ho bala mmoho, ha o ntse o sebetsa le sehlopha se senyane.

## **HLOKOMELA:**

- Ha hona 'setlhare' kapa 'pheko ya kapele' ho thusa baithuti ba sokolang ho bala.
- O lokela ho fumana nako ho sebetsa le baithuti bana ka bonngwe kapa ka dihlopha tse nyenyane kgafetsa, letsatsi le letsatsi ha ele hantle.
- Ba hloka nako e ngata mme ba ikwetlise ho etsa tlhokomediso ya medumo le mesebetsi ya medumo e tshwanang le phaposi kaofela.
- Ona ke mosebetsi o phephetsang haholo feela o bohlokwa ka ho fetisisa wa titjhere ya motheo o tlase wa thuto.

# Lenaneo la medumo: Puo ya Lapeng Sesotho

- Ho bohlokwa ho ruta baithuti medumo yohle ya puo ka mokgwa wa tatelano.
- Medumo e rutilweng lenaneong la medumo la Sesotho Puo ya Lapeng la NECT e tlhahlamantsitswe ka tlase – lokoloha ho e sebedisa jwalo ka tataiso

## Ela hloko:

- Moralo wa Thuto wa Selemo bakeng sa Kereiti 1 Kotara 2 o totobatsa hore baithuti ba tshwanetse ho tseba boholo ba medumo ya nteterwane.
- Etsa bonnete ba hore baithuti ba hao ba tseba medumo ena:

MEDUMO SESOTHO				HLAHOBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
a				
m	m-a-m-a = mama	a-m-a = ama		
o	o-n-a = ona	o-m-a = oma		
n	n-o-n-a = nona	n-a-n-a = nana	n-a-m-a = nama	
l	l-o-m-a = loma	l-o-n-a = lona	m-o-l-a = mola	
e	e-m-a = ema	e-m-e = eme	e-n-a = ena	
i	i-n-a = ina	i-l-e = ile	i-m-a = ima	
w	w-e-n-a = wena	w-o-n-a = wona	w-a-n-e = wane	
b	b-a-l-a = bala	b-a-n-a = bana	b-o-n-a = bona	
y	y-e-n-a = yena	y-o-n-a = yona	y-a-n-e = yane	
mm	mm-e = mme	mm-i-l-a = mmila	mm-o-n-e = mmone	
nn	nn-e = nne	b-a-nn-a = banna	nn-a-n-a = nnana	
ll	ll-a = lla	ll-e-l-a = llela	ll-i-l-e = llile	
u	u-l-u = ulu	b-u-l-a = bul	m-o-b-u = mobu	
k	k-a-m-a = kama	k-o-b-o = kobo	k-e-n-a = kena	
d	d-u-l-a = dula	d-i-l-a = dila	d-u-k-a = duka	
t	t-a-u = tau	t-o-l-a = tola	l-e-t-a-m-o = letamo	
s	s-e-s-a = sesa	s-o-m-o = somo	s-i-l-a = sila	
r	r-e-a = rea	r-u-a = rua	l-e-r-a-t-o = lerato	
h	h-u-l-a = hula	h-e-m-a = hema	h-o-k-o = hoko	
f	f-o-f-a = fofa	f-o-l-a = fola	f-e-l-a = fela	
p	p-a-n-a = pana	p-a-k-a = paka	p-e-p-a = pepa	
j	j-a-l-a = jala	j-e-l-e = jele	j-e-k-e = jeke	
q	q-a-l-a = qala	q-e-l-a = qela	q-o-q-a = qoqa	
mp	mp-a = mpa	mp-o-n-e = mpone	mp-e-h-a = mpeha	
nt	nt-a = nta	nt-a-t-e = ntate	nt-o-m-a = ntoma	

MEDUMO SESOTHO				HLAHLIBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
ng	ng-a-t-a = ngata	ng-o-l-a = ngola	m-o-ng-o-l-o = mongolo	
ny	ny-a-l-a = nyala	ny-e-k-a = nyeka	ny-o-k-o = nyoko	
kg	kg-o-m-o = kgomo	kg-e-n-a = kgena	kg-o-l-o = kgolo	
ph	ph-u-l-a = phula	ph-o-k-a = phoka	ph-e-m-a = phema	
tl	tl-a-l-a = tlala	tl-o-l-a = tlola	tl-a-m-a = tlama	
nk	nk-o = nko	nk-a = nka	m-o-nk-o = monko	
sh	sh-e-b-a = sheba	sh-a-p-a = shapa	sh-o-b-a = shoba	
hl	hl-a-p-a = hlapa	hl-o-l-a = hlola	hl-e-k-a = hleka	
ts	ts-o-k-a = tsoka	ts-e-k-a = tseka	l-e-ts-a-ts-i = letsatsi	
th	th-a-b-o = thabo	th-u-l-a = thula	th-i-p-a = thipa	
tj	tj-o-t-o = tjoto	tj-o-d-i-e-ts-a = tjodietsa	tj-a-l-e = tjale	
tw	tw-e-b-a = tweba	n-tw-a = ntw-a	n-tw-e-n-g = ntweng	
jw	jw-a-l-a = jwala	jw-a-l-e = jwale	jw-a-n-g = jwang	
lw	lw-a-n-a = lwana	lw-a-n-e-l-a = lwanela	l-e-lw-a-l-a = lelwala	
rw	rw-a-l-a = rwala	rw-e-s-a = rwesa	m-o-rw-e-ts-a-n-a = morwetsana	
sw	sw-a-sw-a = swaswa	sw-a-b-i-l-e = swabile	m-a-sw-a-b-i = maswabi	
hw	hw-a-m-a = hwama	l-e-hw-a-t-a-t-a = lehwatata	hw-e-t-l-a = hwetla	
kw	kw-a-l-a = kwala	kw-e-n-a = kwena	kw-a-kw-a-r-i-r-i = kwakwariri	
nw	nw-a = nwa	nw-e-l-e = nw-e-l-e	m-o-nw-a-n-a = monwana	
qw	qw-e-l-a = qwela	qw-a-qw-a = qwaqwa	qw-a-h-a = qwaha	
qh	qh-o-m-a = qhoma	qh-o-ts-a = qhotsa	m-a-qh-u-ts-u = maqhutsu	
aa	t-w-aa = twaa	m-aa-n-o = maano		
ee	f-ee-l-a = feela	l-ee = lee	s-e-l-ee-l-e = seleele	
oo	hl-oo-h-o = hlooho			
uu	th-uu-b-e = thuube	ph-uu! = phuu!	t-uu = tuu	
tsh	tsh-e-l-a = tshela	tsh-o-l-a = tshola	tsh-e-l-e-l-a = tshelala	
mph	mph-o-q-a = mphoqa	mph-a = mpha	mph-e-h-e-l-a = mphehela	
nkg	nkg-o = nkgo	nkg-o-n-o = nkgono	nkg-i-n-a = nkgina	
ntj	ntj-a = ntja	ntj-e-ll-a = ntjella	ntj-a-m-e-l-a = ntjamela	
nng	nng-w-e = nngwe	b-o-n-ngw-e = bonngwe	s-o-nng-w-e = sonngwe	
ngw	ngw-a-n-a = ngwana	ngw-a-n-a-n-a = ngwanana	ngw-e-ts-i = ngwetsi	

MEDUMO SESOTHO				HLAHLIBA
MODUMO	MANTSWE A QAPODISEHANG			
nts	nts-u = ntsu	nts-e-b-a = ntseba	nts-i-p-a = ntsipa	
nth	nth-o = ntho	nth-u-l-a = nthula	nth-o-l-a = nthola	
ntl	ntl-o = ntlo	ntl-o-l-a = ntlola	ntl-e-l-a = ntlela	
tjh	tjh-a-b-a = tjhaba	tjh-e-l-e = tjhele	l-e-tjh-o-b-a = letjhoba	
tlh	tlh-a-p-a = tlhapa	tlh-a-p-i = tlhapi	tlh-o-l-o = tlholo	
tlw	n-tlw-a-n-a = ntlwana	u-tlw-a = utlwa	u-tlw-i-s-i-s-a = utlwisisa	
thw	thw-a-s-a = thwasa	d-i-thw-e-l-e = dithwele	m-o-thw-e-b-e = mothwebe	
shw	shw-e-l-e = shwele	s-e-shw-e-shw-e = seshweshwe	shw-e-shw-e = shweshwe	
qhw	qhw-a-e-l-a = qhwaela	qhw-e-ts-e = qhwetse	qhw-e-l-a = qhwela	
nqhw	nqhw-a-e-l-a = nqhwaela	nqhw-e-l-a = nqhwela	nqhw-e-ts-e = nqhwetse	
ntlh	ntlh-a = ntlha	m-a-ntlh-a = mantlha	ntlh-a-b-a = ntlhaba	
ntjh	ntjh-a = ntjha	ntjh-a-f-a-ts-a = ntjhafatsa	ntjh-e-i-l-e = ntjheile	
ntsw	ntsw-a-k-i = ntswaki	ntsw-a-k-e-l-a = ntswakela	ntsw-e-l-a = ntswela	
tlhw	tlhw-a-r-i-ts-a = tlhwaritsa	tlhw-a-r-e = tlhware	d-i-tlhw-a-r-e = ditlhware	
kgw	kgw-a-o = kgwao	kgw-a-r-i-ts-a = kgwaritsa	kgw-a-th-a = kgwatha	
hlw	hlw-a-y-a = hlwaya	l-e-hlw-a = lehlwa	hlw-a-hlw-a = hlwahlwa	
nthw	nthw-e-s-a = nthwesa	nthw-e-n-a = nthwena	nthw-a-n-a-n-y-a-n-a = nthwananyana	
tshw	tshw-a-r-a = tshwara	tshw-e-l-a = tshwela	tshw-a-y-a = tshwaya	
ntshw	ntshw-a-n-tsh-a = ntshwantsha	ntshw-e-l-a = ntshwela	ntshw-a-n-e-l-a = ntshwanela	
nkgw	nkgwa-kg-w-a-th-o-ll-a = nkgwakgwatholla	nkgw-e-s-a = nkgwesa	nkgw-a-th-a = nkgwatha	
ntsh	ntsh-a = ntsha	ntsh-i-ts-e = ntshitse	ntsh-i-y-a = ntshiya	
tjhw	tjhwa-tl-a = tjhwatla	tjhw-a-tl-e-h-a = tjhwatleha	tjhw-a-tl-e-h-i-l-e = tjhwatlehile	
mptjh	mptjh-e = mptjhe	mptjh-a-n-e = mptjhane		
ntlhw	ntlhw-e-l-a = ntlhwela	ntlhw-e-s-a = ntlhwesa	ntlhw-e-k-i-s-e-ts-a = ntlhwekisetsa	
ntjhw	ntjhw-a-t-l-e-l-a = ntjhwatlela	ntjhw-a-t-l-i-s-a = ntjhwatlisa	ntjhw-a-t-l-e-ts-e = ntjhwatletse	





## Moralo wa mosebetsi wa Moralo le Tereka

Moralo le tereka ya kharikhulamo tse latelang di sebedisa ditlwaelo le mesebetsi e hlahositsweng nakong e fetileng.

### **DBE ATP**

- Qala ka dibeke 2-3 tsa boikemisetso ba sekolo.
- Ho na le maqephe a 5 a senang letho a Meralo le Ditereka, tseo o ka di sebedisang ho latela kwahelo ya hao ya kharikhulamo kotara.
- Ha o rata, iketsetse ditlwaelo le mesebetsi ya hao, etsa bonnete feela hore di ikamahanya le CAPS le Moralo wa Thuto wa Selemo (ATP).
- Ebe, o etsa Moralo le Tereka ya hao ho latela kwahelo ya kharikhulamo ya hao ya Kotara ya 2.

*Hopola, lenaneo le hlophisitsweng la Puo ya Lapeng ya Kereiti 1-3 la NECT le a fumanaha ho tswa webosaeteng: [www.nect.org.za](http://www.nect.org.za)*

## Mookotaba 1:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>KAMOLOMO</b>	TLOTLONTSWE:		TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		PINA/RAEME:	
	MESEBETSI E MENG:		MESEBETSI E MENG:	
<b>MEDUMO</b>	MEDUMO:		MEDUMO:	
	MESEBETSI:		MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:		MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>HO BALA KA KOPANELO</b>	SERATSWANA:		SERATSWANA:	
	DIPOTSO TSA KUTLWISISO:		DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:		MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
<b>HO NGOLA</b>	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:		SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
<b>HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA</b>	DINTLHA:		DINTLHA:	

## Mookotaba 2:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>KAMOLOMO</b>	TLOTLONTSWE:		TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		PINA/RAEME:	
	MESEBETSI E MENG:		MESEBETSI E MENG:	
<b>MEDUMO</b>	MEDUMO:		MEDUMO:	
	MESEBETSI:		MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:		MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>HO BALA KA KOPANELO</b>	SERATSWANA:		SERATSWANA:	
	DIPOTSO TSA KUTLWISISO:		DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:		MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
<b>HO NGOLA</b>	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:		SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
<b>HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA</b>	DINTLHA:		DINTLHA:	

### Mookotaba 3:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>KAMOLOMO</b>	TLOTLONTSWE:		TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		PINA/RAEME:	
	MESEBETSI E MENG:		MESEBETSI E MENG:	
<b>MEDUMO</b>	MEDUMO:		MEDUMO:	
	MESEBETSI:		MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:		MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>HO BALA KA KOPANELO</b>	SERATSWANA:		SERATSWANA:	
	DIPOTSO TSA KUTLWISISO:		DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:		MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
<b>HO NGOLA</b>	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:		SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
<b>HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA</b>	DINTLHA:		DINTLHA:	

### Mookotaba 4:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>KAMOLOMO</b>	TLOTLONTSWE:		TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		PINA/RAEME:	
	MESEBETSI E MENG:		MESEBETSI E MENG:	
<b>MEDUMO</b>	MEDUMO:		MEDUMO:	
	MESEBETSI:		MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:		MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	



Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>HO BALA KA KOPANELO</b>	SERATSWANA:		SERATSWANA:	
	DIPOTSO TSA KUTLWISISO:		DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:		MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
<b>HO NGOLA</b>	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:		SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
<b>HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA</b>	DINTLHA:		DINTLHA:	

### Mookotaba 5:

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>KA MOLOMO</b>	TLOTLONTSWE:		TLOTLONTSWE:	
	PINA/RAEME:		PINA/RAEME:	
	MESEBETSI E MENG:		MESEBETSI E MENG:	
<b>MEDUMO</b>	MEDUMO:		MEDUMO:	
	MESEBETSI:		MESEBETSI:	
<b>MONGOLO</b>	MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:		MODUMO/MEDUMO, MANTSWE LE DIPOLELO:	

Mosebetsi	Beke 1	Hlahloba	Beke 2	Hlahloba
<b>HO BALA KA KOPANELO</b>	SERATSWANA:		SERATSWANA:	
	DIPOTSO TSA KUTLWISISO:		DIPOTSO TSA KUTLWISISO:	
	MOSEBETSI KAMORA PADISO:		MOSEBETSI KAMORA PADISO:	
<b>HO NGOLA</b>	SEHLOOHO LE MOSEBETSI:		SEHLOOHO LE MOSEBETSI:	
<b>HO BALA KA TATAISO YA SEHLOPHA</b>	DINTLHA:		DINTLHA:	



# Lenaneo la tekanyetso

## Tekanyetso ya ho ithuta

- **Lenane la thlopiiso** le latelang le kenyeletsa **dintlha tse bohlokwa tsa tsebo ya ho bala le ho ngola** bakeng sa baithuti ba hao hore ba tsebe ho eba le tsebo mohatong ona.
- Ena ke **tsebo ya motheo ya ho tseba ho ngola le ho bala** eo **baithuti bohle ba lokelang ho e fumana qetellong ya Kereiti 2**.
- Ha hona mokgwa o bobebe wa ho latela 'Tekanyetso ya ho ithuta', kapa 'Tekanyetso e thusang morutwana le titjhere ho fihlela sepheo sa thuto'.
- Ho o thusa ho etsa sena ka tsela ya maleba, o ka nna wa batla ho leka tse latelang:
  - a Etsa **buka ya direkoto tsa tekanyetso**, mme o e boloke ho wena ka nako tsohle.
  - b Buka ena e lokela ho ba le letshwao la LEKUNUTU.
  - c Bukeng ena, **eba le karolo ya moithuti ka mong**.
  - d Nakong yohle ya letsatsi, **ela hloko tshebetso ya baithuti**, mme o ngole dintlha tsa seo o se bonang mabapi le bokgoni bona.
- Ka ho qoholleha ela hloko **baithuti bao ba sa bontsheng kgatelopele**, mme o **sebetse le bona** ho tobana le diphephetso tsa bona.

## Lenane la tlhopiso: Mohato o tlase Puo ya Lapeng

<b>Bokgoni ba ho laola mosebetsi wa hae le boithati (Mosebetsi ya sehlooho)</b>	✓
Latela ditakanyetso le ditebello ka phaposiburutelong	
Laola maikutlo a hae	
Sebetsa ka boikemelo	
Sebetsa mmoho le ba bang dithlophisong tsa sehlopha	
Tadimana le ho phethela mesebetsi nakong e lekantsweng	
Hopola le kgokahanya thuto e fetileng le thuto e ntjha	
Theha le ho boloka dikamano tse ntle	
Pheella le diphephetsong – ha a inehela	
<b>HO MAMELA LE HO BUA</b>	✓
Sebedisa tlotlontswe e ntseng e eketseha ha a bua	
Latela ditaello	
Botsa dipotso	
Araba dipotso ka nepo, a sebedisa ka ho eketseha dipolelo tse ntse di thatafala le ho feta	
Sebedisa tsebo ya ho qoqa le ho buisana ka nepo	
<b>TLHOKOMELO YA MEDUMO LE MEDUMO</b>	✓
Arola mantswa ho ya ka medumo ya ona (ka kutlo)	
Kopanya medumo mmoho ka ho bitsa mantswa (Ka kutlo)	
Ellellwa le ho bala mantswa ohle a rutilweng (o ithuta kgokahanyo ya tlhaku le modumo)	
Bopa le ho qhaqholla mantswa a ngotsweng a sebedisa medumo e rutilweng	

<b>HO BALA</b>	✓
Leka kamehla ho arola (qapodisa) mantswe a matjha a sebedisa tsebo ya modumo wa tlhaku.	
Bala ditema tsa leqephe la mosebetsi ka nepo le ka bokgeleke bo eketsehileng.	
<b>KUTLWISISO</b>	✓
<i>Mohatong o tlase, bokgoni bona bo lokela ho ahwa nakong ya ho bala ka kopanelo – ha titjhere a balla seratswana se thata hodimo.</i>	
Bontsha kgahleho le ho batla ho tseba dipaleng tse balwang ka kopanelo.	
Araba dipotso tsa motheo tsa poeletso ka nepo.	
Fana ka mohopolo o nang le kelello, o tiileng ho dipotso tse 'batlang lebaka'.	
Akaretsa diketsahalo tsa sehlooho tsa pale e balletsweng hodimo.	
Bua ka ho hlaka sepheo kapa molaetsa wa pale e badilweng.	
Hopola le ho hokanya dipale tsa nako e fetileng le tse ntjha.	
<b>MONGOLO</b>	✓
Tshwara pensele le disebediswa tsa ho ngola ka nepo – a sebedisa menwana e meraro ho tshwara	
Bopa ditlhaku tse rutilweng ka nepo le ka ho hlaka	
Ngola ka lebelo le hlokahalang – a qeta mosebetsi ka nako e lekantsweng	
<b>HO NGOLA</b>	✓
Sebedisa mongolo ho bua mohopolo wa hae (ha a kopitse)	
Ngola ka boikemelo (sebedisa maano a ho ngola ho phethela mosebetsi wa mongolo)	
Sebedisa tsebo ya nyallano ya modumo wa tlhaku ho ngola mantswe (mopeleto o qapilweng)	
Bala mongolo wa hae, a balla metswalle.	

## Tekanyetso ya ho ithuta

- O ka kgetha ho iketsetsa **tekanyetso ya mosebetsi ya semmuso ya hao** (FAT) ho ya ka tataiso tse **Karolong ya Poeletso 4 ya CAPS**.
- Kapa, **mohlala wa tekanyetso ya mosebetsi ya semmuso ya Kotara 2 e kenyeleditswe ka tlase**. O ka sebedisa tekanyetso ena ya mosebetsi ya semmuso e le jwalo, kapa o ka e amahanya le maemo hore o e sebedise ka phaposiburutelong ya hao.
- 'Karete ya dintlha' e kenyeleditswe moo o ka tlatsang sephetho sa tekanyetso ya baithuti ya karolo enngwe le enngwe. Re tshepa o fumane tataiso ena ya tekanyetso e le molemo.

## Ho sebedisa dirubiriki

- Dirubiriki tse latelang di na le ditlhaloso tsa maemo a mane.
- Di bontsha hape le tataiso ya tekanyetso ya boemo bo bong le bo bong.
- Ho tlatsaetsa, letshwao le abilwe bakeng sa tlhaloso ka nngwe ho ya ka mokgwa wa yona. Hona ho bontshitswe masakaneng a pela tlhaloso.
- O ka sebedisa dibopeho ho hlahloba baithuti ba hao ka tsela tse fapaneng, ho ya kgetho e hlwaileng ke profense kapa setereke sa hao. Mohlala:
  - a O ka kgetha ho sebetsa ka boemo kapa tekanyetso bakeng sa mosebetsi wa tekanyetso.
  - b Kapa, o ka kgetha ho sebetsa ka letshwao bakeng sa moithuti ka mong.

**Mohlala:**

- a** Titjhare wa Peter o behile letshwao la sekere bakeng sa katleho ya hae ho ya mokgwa wa teng.
- b** O bona hore boholo ba matshwao a sekere a wela BOEMONG BA 2 / TEKANYETSONG YA 3–4. Empa, o na le ntlha e le nngwe BOEMONG BA 1 / TEKANYETSONG YA 1–2. Mme jwale, o mo fa **Tekanyetso ya 3.**
- c** Ebe, o sebedsa dintlha tsa hae ho ya ka matshwao a mokgwa ka mong. O atleha ho fumana matshwao a 5 ho tswa ho a 14. Ha a arola ka 2, o atleha ho fumana 2.5, eo a e akaretsang hore ebe **Tekanyetso ya 3.**

RUBIRIKI	BOEMO 1 TEKANYETSO 1–2	BOEMO 2 TEKANYETSO 3–4	BOEMO 3 TEKANYETSO 5–6	BOEMO 4 TEKANYETSO 7
<b>MOKGWA 1</b>	Moithuti o pheta dikarolwana tsa pale tse nyane ka tlhahlamano e fosahetseng. (1)	Moithuti o pheta karolo tse itseng tsa pale ka tlhahlamano e nepahetseng, empa o kenyeletsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (2) ✗	Moithuti o pheta boholo ba pale ka tlhahlamano e nepahetseng, empa a ka kenyeletsa dintlha tse ngata kapa tse nyane haholo. (3)	Moithuti o pheta pale ka tlhahlamano e nepahetseng, ka dintlha tse lekaneng ho etsa moelelo e hlake. (4–5)
<b>MOKGWA 2</b>	Moithuti o kgefutsa ka pheta-pheto, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswa le diratswana. (1)	Moithuti o kgefutsa ka nako e itseng, qeya-qeya le ho pheta mantswa kapa diatswana. (2) ✗	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke, kgefutsa moo le moo, qeya-qeya kapa ho pheta mantswa le diratswana. (3)	Moithuti o pheta pale ka boqhetseke le ka boitshepo, kante le ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswa kapa diratswana. (4–5)
<b>MOKGWA 3</b>	Ha hona phaphang ya sehalo kapa bophahamo ba lentswe, kapa moithuti ha a utlwahale hantle. (1) ✗	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lentswe, feela ha se ka nepo ka nako tsohle. (2)	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lentswe ha a bala, ka sepheto se itseng. (3)	Moithuti o fapanya sehalo kapa bophahamo ba lentswe ha a bala, ka sepheto se babatsehang. (4)

**Phetolo**

- Fetola matshwao ho tswa ho a 14 ho a isa tekanyetsong ya 1–7 ka ho a arola ka 2.

**Re tshepa o tla fumana tataiso ena ya tekanyetso e le molemo**

- Ho bohlokwa ho hopola hore mesebetsi ena ya tekanyetso le mekgwa ya manollo ke ditshisinyo feela.*
- Ka kopo sheba ho profense kapa setereke sa hao bakeng sa ditshwanelo tsa tekanyetso.*

Tekanyetso ya thuto: Karete ya dintlha							
Mabitso a baithuti	Ho mamela le ho bua	Medumo	Ho bala le kutlwisiso	Mongolo	Ho ngola	Ka kakaretso	
	Mamela pale mme a hlwaye mohopolo wa sehlooho	Hlwaya dikamano tsa tlhaku-modumo ya ditlhaku tse itseng (ditumanotshi le ditumammoho)	Bala buka e boemong ba hae.	Lepa pale ka ho sebedisa ditshwantsho Sekaseka pale a hlwaya baphetwa ba sehlooho le mohopolo wa sehlooho.	Ngola ditlhaku tse nyane ka nepo.	Taka setshwantsho ho fetisa molaetsa. Ngola mantswe a sebedisa medumo eo a ithutileng. Pehisa ka mehopolo bakeng sa pale ya phaposi.	
<b>Nomoro ya mosebetsi ya tekanyetso</b>	<b>2.1</b>	<b>2.2</b>	<b>2.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.6</b>	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

## Kereiti 1 Kotara 2: Mohlala wa Tekanyetso ya semmuso

2.1: HO BUA LE HO MAMELA	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mamela dipale mme o hlwaya mohopolo wa sehlooho.</li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa sena kotara yohle ka nako ya thuto ya ho bala ka kopanelo.</li> <li>Pheletsong ya thuto ka nngwe moo o badileng pale, kgetha baithuti ba mmalwa bakeng sa tekanyetso (feela o seke wa ba bolella).</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopa moithuti ka mong eo o mo kgethileng ho araba potso e lenngwe kapa tsena tse pedi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>O nahana mohopolo wa sehlooho wa pale ke ofe?</li> <li>O ithutitleng ho tswa paleng ena?</li> <li>Ha o ne o lokela ho bolella motswalle wa hao seo pale ena e leng ka sona ka polelo e lenngwe kapa tse pedi, o ne o tla reng?</li> </ol> </li> <li>Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>HLWAYA MOHOPOLO WA SEHLOOHO WA PALE</b>	Moithuti o sokola ho hopola letho ho tswa paleng mme ha a kgone ho hlwaya mohopolo wa sehlooho. (1)	Moithuti o pheta pale hape, ntle le ho hlwaya mohopolo wa sehlooho. (2)	Moithuti o hlwaya mohopolo wa sehlooho, feela o eketsa dintlha haholo, kapa o siya ntlha ya bohlokwa. (3)	Moithuti o hopola mohopolo wa sehlooho ka nepo. (4)
<b>BOQHETSEKE</b>	Moithuti o kgefutsa ka pheta-pheto, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswa le diratswana. (0)	Moithuti o kgefutsa ka nako e itseng, ka ho qeya-qeya le ho pheta mantswa kapa diatswana. (1)	Moithuti o araba ka boqhetseke, feela o kgefutsa moo le moo, ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswa le diratswana. (2)	Moithuti o araba ka boqhetseke le ka boitshepo, kantle le ho qeya-qeya kapa ho pheta mantswa kapa diratswana. (3)



2.2: MEDUMO	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hlwaya dikamano tsa tlhaku-modumo ya ditlhaku tse itseng (ditumanotshi le ditumammoho)</b></li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etsa sena beke ya 8, ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etsa sena beke ya 8, ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha</li> <li>• Efa baithuti mosebetsi wa ho bala ka bobedi kapa mosebetsi wa medumo.</li> <li>• Bakeng sa ho bitsa dihlopha, bitsetsa moithuti ka mong tafoleng ya hao.</li> <li>• Eba le leqephe le senang letho le pensele bakeng sa moithuti ho di sebedisa.</li> <li>• Bitsa medumo e 4 e rutilweng Kotareng ya 2 mme o kope moithuti ho e ngola fatshe.</li> <li>• Kamora moo, e ba le leqephe le nang le medumo yohle e rutilweng kotareng ya 2 e ngotswe ho lona. Supa ditlhaku tse 4 mme o kope baithuti ho qapodisa medumo.</li> <li>• Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa rubiriki e latelang.</li> </ul>

<b>RUBIRIKI</b>	<b>BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2</b>	<b>BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3-4</b>	<b>BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6</b>	<b>BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7</b>
<b>TLHWAYO YA MEDUMO YA KUTLO</b>	Moithuti o ngola ka nepo modumo o 0 kapa 1 ya medumo e 4. (1)	Moithuti o ngola ka nepo medumo e 2 ya medumo e 4. (2)	Moithuti o ngola ka nepo medumo e 3 ya medumo e 4. (3)	Moithuti o ngola ka nepo medumo e 4 ya medumo e 4. (4)
<b>TLHWAYO YA MEDUMO E NGOTSWENG</b>	Moithuti o sitwa ho hlwaya ka nepo kapa o hlwaya modumo o 1 feela. (1)	Moithuti o hlwaya ka nepo medumo e 2 feela. (2)	Moithuti o hlwaya ka nepo medumo e 3 feela. (3)	Moithuti o hlwaya ka nepo medumo kaofela e 4. (4)

<b>2.3: HO BALA</b>	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlwaya ditumanotshi tse tlwaelehileng ha di hlahella mantsweng mohl: aa, ee</li> <li>• Sebedisa mantswe a bonwang kgafetsa le medumo ho qhaqholla mantswe.</li> </ul>
<b>HO KENYWA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sena se ka etswa nako enngwe le enngwe ho tloha bekeng ya 6 ho isa bekeng ya 8</li> <li>• Etsa sena ka nako ya ho bala ka tataiso ya sehlopha</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ka nako ya 'ho bala ka tataiso ya sehlopha' bitsa setho ka seng sa sehlopha ho tla mme se o balle ka boikemelo.</li> <li>• Qala ka ho botsa moithuti hore ao balle lenane la medumo le mantswe a sebedisang ditumanotshi tseo a tshwanetseng hore a be a di tseba, mohlala: aa, ee-</li> <li>• Ebe, o kopa moithuti ho o balla hodimo seratswana se boemong ba hae. Etsa bonnete hore seratswana se kenyeletsa mantswe a kgethollehang</li> <li>• Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>BOKGELEKE</b>	Moithuti o bala ka ho qeya-qeya, a kgutse ha fihla mantsweng ao a sa a tsebeng, a phete mantswwe kapa polelwana. (1-2)	Moithuti o a bala a kgutse nakwana kapa a qeye-qeye. Moithuti o na le 'matheba a makukuno' ao a leng thata ho feta ho ona. (3-4)	Moithuti o bala a kgefutsa ha nakwana morehethong wa hae wa ho bala. Moithuti thata fallwa ke mantswwe a itseng mme / kapa dibopeho tsa dipolelo. (5-6)	Moithuti o bala ka bokgabane a kgefutsa. Moithuti o kgona ho itokisa ha a bala mantswwe a thata mme / kapa dibopeho tsa dipolelo. (7)
<b>TSEBO YA HO KGETHOLLA</b>	Moithuti o hloka tshetso e ngata ka medumo ho tswa ho tijjhere ho bala lentswwe leo a sa le tsebeng. Moithuti o sokola ho arola mantswwe ka dinoko ka medumo ya lona. Moithuti o tseba mantswwe a mmalwa a bonwang / a phetwang kgafetsa. (1-2)	Moithuti o leka ho sebedisa medumo ho bala mantswwe ao a sa a tsebeng empa o hloka tshetso ho tswa ho tijjhere. Moithuti o kgona ho arola mantswwe ka dinoko kapa medumo ya ona ka tshetso ho tswa ho tijjhere. Moithuti o tseba mantswwe a mang a bonwang / mantswwe a phetwang kgafetsa. (3-4)	Moithuti o sebedisa medumo le lethathamo ho qapodisa mantswwe ao a sa a tsebeng, empa o hloka thuso moo le moo ho kopanya medumo ho bopa lentswwe. Moithuti o tseba mantswwe a mangata a bonwang / mantswwe a phetwang kgafetsa. (5-6)	Moithuti o sebedisa medumo le lethathamo ho qapodisa mantswwe ao a sa tsebeng, mme o kgona ho kopanya medumo ho bopa lentswwe. Moithuti o tseba mantswwe ohle a bonwang ao a rutilweng / mantswwe a phetwang kgafetsa. (7)

2.4: HO BALA LE KUTLWISISO	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lepa pale ka ho sebedisa ditshwantsho</b></li> <li>• <b>Sekaseka pale a hlwaya baphetwa ba sehlooho le mohopolo wa sehlooho.</b></li> </ul>
<b>HO KENYWA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sena se ka etswa nako e nngwe le enngwe ho tloha bekeng ya 4 ho isa bekeng ya 7</li> <li>• Etsa sena ha baithuti ba ntse ba shebane le mosebetsi ngotsweng.</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa pale ya nako ya ho bala ka kopanelo ya beke e fetileng.</li> <li>• Efa phaposi mosebetsi wa ho phethela mosebetsi.</li> <li>• Ebe, o biletsa moithuti ka mong tafoleng ya hao ho phetha tekanyetso.</li> <li>• Botsa moithuti ka mong potso tse latelang: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Baphetwa ba sehlooho</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ke bo mang baphetwa ba sehlooho paleng?</li> <li>2 Mabitso a bona ke bo mang?</li> </ol> </li> <li><b>Mohopolo wa sehlooho</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ha o ne o lokela ho bolella motswalle wa hao seo pale ena e le ka sona ka polelo e lenngwe kapa tse pedi, o ne o tla reng?</li> <li>2 O ithutitile eng ho tswa paleng ena?</li> </ol> </li> <li><b>Bolepi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kamora moo, bontsha moithuti ditshwantsho ho tswa paleng eo ba so utlweng letho ka yona.</li> <li>2 Ebe, o kopa moithuti ho bolella seo ba nahanang se ya etsahala paleng, ho ya ka ditshwantsho</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>• Hlahloba moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>BAPHETWA BA SEHLOOHO</b>	Moithuti o sokola ho hlwaya mophetwa a le mong wa sehlooho kantle le tshehetso. (1)	Moithuti o hlwaya mophetwa e mong wa baphetwa ba sehlooho ka boikemelo. (2)	Moithuti o hlwaya baphetwa ba sehlooho feela ha a hopole mabitso a bona. (3)	Moithuti o hlwaya baphetwa ba sehlooho ebile o hopola le mabitso a bona. (4)
<b>MOHOPOLO WA SEHLOOHO</b>	Moithuti o pheta pale hape kapa karolo tse itseng tsa pale. (1-2)	Moithuti o hlwaya mohopolo wa sehlooho feela o kenyeletsa dintlha tse sa hlokeheng kapa o siya ntlha tsa bohlokwa. (3-4)	Moithuti o hlwaya ka nepo mohopolo wa sehlooho ka nepo. Moithuti o sokola ho hlalosa seo a ithutileng sona ho tswa paleng ka tsela e nang le moelelo. (5-6)	Moithuti o hlwaya mohopolo wa sehlooho ka nepo ebile o hlalosa seo a ithutileng sona ka tsela e nang le moelelo. (7)
<b>BOLEPI</b>	Moithuti ha a kgone ho etsa bolepi bo nepahetseng ka seratswana. (1-2)	Moithuti o etsa bolepi ba motheo feela bo nepahetseng ka seratswana. (3-4)	Moithuti o etsa bolepi bo nepahetseng ka dintlhana tse itseng. (5-6)	Moithuti o etsa bolepi bo nepahetseng, ka dintlha tse hlakileng tse nang le moelelo. (7)

<b>2.5: MONGOLO</b>	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngola ditlhaku tse nyane ka nepo</li> </ul>
<b>HO KENYA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho ya maphethelong a kotara, kgobokanya dibuka tsa baithuti tsa mongolo.</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sheba dibuka tsa baithuti o ela hloko tswelopele ya bona ya mongolo bakeng sa popo ya ditlhaku, sebaka le lebeleo (na ba phetha mesebetsi yohle ya mongolo ka nako eo ba e behetsweng?)</li> <li>• Hape o bae le hloko ka nako ya thuto tsa mongolo, mme o shebe ka dibukeng tsa bona ho hlokomela tswelopele le diphepetso.</li> <li>• Hlahloba mongolo le ho ngola ha moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang.</li> </ul>

<b>RUBIRIKI</b>	<b>BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2</b>	<b>BOEMO BA 2 TEKANYETSO 3-4</b>	<b>BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6</b>	<b>BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7</b>
<b>TJHEBISISO KA KAKARETISO YA MONGOLO</b>	Ho na le diphoso tse ngata ka popeho ya ditlhaku, sebaka pakeng tsa mantswa, mmoho le tekano ya boholo ba mongolo. Moithuti o ngola ka boiketlo. (1-2)	Ho ena le diphoso ka popeho ya ditlhaku, kapa sebaka pakeng tsa mantswa, kapa tekano ya boholo ba mongolo. Moithuti o ngola ka boiketlo. (3-4)	Moithuti o bopa ditlhaku ka nepo. Sebaka pakeng tsa mantswa se nepahetse mme ditlhaku boholo tsa bona di lekana ka boholo. Lebelo la moithuti la ho ngola le makgethe a ka ntlafala. (5-6)	Moithuti o bopa ditlhaku ka nepo. Sebaka pakeng tsa mantswa se nepahetse mme le ditlhaku di a lekana ka boholo. Moithuti o ngola ka makgethe ka lebele le babatsehang. (7)

2.6: HO NGOLA	
<b>SEPHEO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taka setshwantsho ho fetisa molaetsa.</li> <li>Ngola mantswa a sebedisa medumo e rutilweng.</li> <li>Phehisa ka mehopolo paleng ya phaposi.</li> </ul>
<b>HO KENYWA TSHEBETSONG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa sena o sebedisa thuto ya mongolo bakeng sa beke 7 kapa 8.</li> </ul>
<b>MOSEBETSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etsa thuto ya ngola e hlokang baithuti ba take setshwantsho ho fetisa molaetsa ya bona – e seng ntho eo ba e kopiditseng ho tswa ho titjhere, mohlala: ntho eo ba ratang ho e etsa.</li> <li>Ebe, o laela baithuti ho kopitsa foreimi e kgutshwane ho tswa tlapangollong, mme ba tlatse ka ho ngola ka mantswa a bona. Mohlala: Ke rata ho _____.</li> <li>Bokeletsa dibuka tsa baithuti pheletsong ya potoloho ya ho ngola.</li> <li>Hlahloba mongolo moithuti ka mong o sebedisa ruburiki e latelang.</li> </ul>

RUBIRIKI	BOEMO BA 1 TEKANYETSO 1-2	BOEMO BA 2 TEKANYESO 3-4	BOEMO BA 3 TEKANYETSO 5-6	BOEMO BA 4 TEKANYETSO 7
<b>SETSHWANTSHO: TLHAKISETSO LE BONNETE</b>	Setshwantsho se thata ho se utlwisisa, kapa ha se sa nnete – mohlala wa titjhere o kopiditswe. (1-2)	Setshwantsho se ya utlwisisaha ebile ke sa nnete, le ha se tswana le mohlala. (3-4)	Setshwantsho se bobebe ho utlwisisaha, ke sa botho le nnete. (5-6)	Setshwantsho se bobebe ho utlwisisaha, ke sa botho, sa nnete le sa boiqapelo. (7)
<b>HO NGOLA</b>	Moithuti ha kgone ho phethela foreimi ya ho ngola. Moithuti ha a leke ho ngola mantswa ka boikemelo a sebedisa tsebo ya medumo mme o hloka tshehetso e matla ho tswa ho titjhere. (1-2)	Moithuti o phethela boholo ba foreimi ya ho ngola. Moithuti o leka ho ngola mantswa a itseng ka boikemelo a sebedisa tsebo ya medumo, empa o ntse a itshetlehile ho titjhere bakeng sa tshehetso. (3-4)	Moithuti o phethela foreimi ya ho ngola. Moithuti o leka ho ngola mantswa a itseng ka boikemelo a sebedisa tsebo ya medumo, empa o sa itshetlehile hanyane ho titjhere bakeng tsa tshehetso. (5-6)	Moithuti o phethela foreimi ya ho ngola. Moithuti o ngola mantswa ka bongata ka boikemelo a sebedisa tsebo ya medumo. (7)
<b>MEHOPOLO BAKENG SA HO NGOLA KA KOPANELO</b>	Moithuti ha a phehisa ka mohopolo bakeng sa ho ngola ka kopanelo, le ha a bitswa ho phehisa. (0)	Moithuti o phehisa moo le moo ka mohopolo bakeng sa ho ngola ka kopanelo, le ha e se tsa bonnete. (1)	Moithuti o phehisa kgafetsa ka mohopolo bakeng sa ho ngola ka kopanelo, le e se tsa bonnete ka mehla. (2)	Moithuti o phehisa kgafetsa mehopolo ya nnete le e kgahlisang bakeng sa ho ngola ka kopanelo. (3)